

Na **Jesu Ene ele
Mokeresete kapa
Lesolomane?**

Ka: Abo Kareem El-Marakshy

www.islamic-invitation.com

Na **Jesu** Ene ele Mokeresete kapa **Lesolomane**?

Ka: Abo Kareem El-Marakshy **E fetoletsoe Sesothong ke Abdullah Tsie Sesinyi**

Copyright © www.islamic-invitation

Molemong oa ho hlahisa, ho hatisa kapa ho kopitsa lebota lena, leqephe lefe kapa lefe kapa buka ena kaofela e lumelletsoe ntle le tefiso ea letho ho its'etlehiloe ka lipehelo tse latelang: ho se fetoloe letho, ho se atisoa kapa hona ho hlakola.

Keta-pele

U ka ipotsa potso tse latelang:

- 1- Na ke molateli oa 'nete oa Jesu Keresete?
- 2- Na ke feela ke tsoma 'nete kannete kapa ke sera sa 'nete?
- 3- Na Jesu Keresete ene ele Mokeresete kapa Lesolomane?

Ke lekile ho fana ka lintlha tsohle ho tsoa libukeng tse bohlokoa le mabota a marangrang 'me ka li akaretsa ka ho li bonts'a tafoleng ka tsela e totobetseng e hlakileng.

Ke ipiletsa ho 'mali hore a hlahlobisise buka ena ntle le ho nka lehlakore 'me a bulele pelo ea hae 'nete hobane ke eona feela tsela e ka etsang hore motho a etse qeto e nepahetseng e ka mo thusang bophelong ba hajoale le bophelong bo tlang.

Lethathamo la tse kahare

Selelekela	3
1- TLHOEKO Boitlhoekiso pele ho thapelo	3
2- Tholo ea lieta pele ho thapelo	4
3- Linako tsa ho rapela tse totobetseng	5
4- Ho rapela ho shejuoe lehlakoreng le itseng	5
5- Ho oa ka phatla	6
6- Ho phahamisa matsoho kamor'a thapelo	7
7- Boitimo	8
8- Morumuoa le Moprofeta oa Molimo	9
9- Ho ikoba thatong ea Molimo Ea Matla Ohle (Islamo)	10
10- Lebitso la Molimo Ea Matla Ohle ('Mopi)	11
11- Bonngoe ba bomolimo	11
12- Bara ba Molimo	13
13- Pholoho le Mopholosi	14
14- Tsebo e phethahetseng	15
15- Mehlolo	15
16- Litumeliso	16
17- Lino tse taeang	17
18- Nama ea kolobe	17
19- Tlhabo ea liphoofofo	18
20- Ho ja nama e mali	19
21- Boikoaelo ba basali	20
22- TLHOEKO Ho hlatsoa 'mele kaofela	20
23- Lenyalo la sethepu	21
24- Ho khumamela melingoana, lits'oants'o tse betliloeng, le Sefapano	22
25- Bofebe	24
26- TLHOEKO Lebollo	25
27- Kalimo ka ho nts'a tsoalo	26
28- Litelu le mese e metelele	26
29- Muhammad Ho builoe ka eena Testamenteng e ncha ka lebitso	27
30- Masolomane ba hlalositsoe ka Bibeleng	28
Qetello	29
Mohloli oa litaba tsa bohlokoa	29

Selelekela


<p>Keresete ke lentsoe le qotsitsoeng puong ea Seheberu ea khale: Χριστός, <i>Khristós</i>, eleng hore “ea khethiloeng” eleng thaloso ea Seheberu מָשִׁיחַ (Māšîaḥ) Mesiea, ‘me e sebelisoa ele boemo.</p>	<p>Islamo ke ho bolela boinehelo bo feletseng bo phethahetseng ba khotso ho thato ea Molimo O Matla Ohle</p>
<p>Lentsoe lena "Mokeresete" le bolela Molateli oa Keresete.</p>	<p>Lentsoe "Muslim" le mpa le bolela motho ea ikobelang thato ea Molimo A Matla Ohle</p>

Jesu Khotso le Mahlohonolo a Molimo a be ho eena (KEL) o itse:

<p>“Le se ke la hloma ekaba ke tlile ho felisa molao, leha e le baporofeta; ha kea tla ho felisa, ke mpa ke tlile ho phetha. Hobane ka ‘nete kea le bolella, ke re: Leholimo le lefats’e ha li e-so ho fete, jota leha e le ‘ngoe, le hlaku leha e le ‘ngoe ea molao, e ke ke ea feta, ho e-so ho etsahale ntho tsohle” (Mattheu 5:17-18).</p>	<p>“A ntoo re ho bona: Ke tsona litaba tseo nkileng ka le bolella tsona, ha ke sa na le lona, ka re: Tsohle tseo ke ngoliloeng ka tsona molaong oa Moshe le baporofeteng le lipesalemeng, e ka khona li etsahale” (Luka 24:44).</p>
--	---


Jesu (KEL) ha a fuoa matla a ho hlakola molao. O ne a ena le matla feela a ho phethahatsa, ho amohela, ho hlakisa le ho e sebelisa linthong tse ncha le tse khethehileng ho ea ka maemo.



<p>Papiso</p>	<p>Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.</p>
<p>1- TLHOEKO Boitlhoekiso pele ho thapelo</p> 	<p>Moshe (KEL) le Arone (KEL) ba ile ba itlhoekisa pele ho thapelo, ba ile ba hlatsoa matsoho le maoto a bona nako eohle ha ba kena litenteng tsa kopano kapa ba atamela aletara ea thapelo. Sena ene ele taelo e tsoang Holimo: (Exoda 40:31-32). Tafitaa (KEL): (Lipesalema 26:6), (2 Samuele 12:20).</p> <p>Jesu (KEL) ha a so sebetse khahlanong le ho itlhoekisa pele ho thapelo. Ho ile hoa hlaloso bukeng ea (Jakobo 4:8) “Atamelang ho Molimo, O tla le atamela. Hlatsoang liatla tsa lona, lona baetsalibe, le hloekise lipelo tsa lona...”</p> <p>Jesu (KEL) o ile a latela sena ka hlokolosi ‘me a phethahatsa molao, hobane ene ele Molao oa Molimo.</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ha ba itlhoekise pele ba rapela likerekeng tsa bona.</p> <p>Ba-Keresete ha ba hlatsoe matsoho le maoto a bona pele ho thapelo joalokaha Molimo O Matla Ohle A laetse.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Masolomane a itlhoekisa pele ba rapela Limasjiting tsa bona. Masolomane a hlatsoa matsoho a bona, maoto le lifahleho... jj Kor'ane (5:6).</p> <p>Uthman mor'a Affan (Khotso ea Molimo ebe le eena) o ile a re Moporofeta (KEL) one a re: Mang kapa mang ea itlhoekisetsang thapelo, libe tsa hae li tla tsoa 'meleng oa hae le ho tsoa manaleng a hae. (Muslim).</p>


Na Jesu (KEL) e ne ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) e ne ele Lesolomane?	✓

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
<p>2- Tholo ea lieta pele ho thapelo</p> 	<p>Moshe (KEL) o ile a laeloa ho rola lieta pele a kena le ho rapela sebakeng se halalelang: (Exoda 3:5) and (Liketso 7:33).</p> <p>Jesu (KEL) o ile a latela sena ka hlokolosi 'me a phethahatsa molao, hobane ene ele Molao oa Molimo.</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ha ba role lieta tsa bona pele ba kena le ho rapela likerekeng tsa bona.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Masolomane ba rola lieta tsa bona pele ba kena ba eo rapela Limasjiting tsa bona. Kor'ane 20:11-12</p>


Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓


Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.

<p>3- Linako tsa ho rapela tse totobetseng</p> 	<p>Linako tsa lithapelo ho ea ka Bibeke ke: Bosiu, hoseng le mots'eare: (Lipesalema ea 55:17), le lithapelo tse 'maloa li ka etsoa kahar'a linako tse tse tharo, ho ngoliloe ho (Lipesalema ea 119:164) 'Ke u rorisa ha supa ka letsatsi, ka baka la likahlolo tsa ho loka ha hao'. Haele ea meso e meholo ho hlalositsoe ka eona Bibeleng ea Aramike ea Senyesemane: (Lipesalema ea 5:3), <u>ea pele ho meso</u>: (Lipesalema ea 119:147). thapelo har'a mpa ea bosiu: (Lipesalema ea 119:62). Ho na le linako tse totobetseng tsa lithapelo (Lipesalema ea 32:6), (Lipesalema ea 69:13). Ho hlakile hore ho ea ka Tafita (KEL) ho se etse thapelo ka linako tsa tsona ho ne ho sa lumellehe.</p> <p>Jesu (KEL) ka hlokolosi e kholo o ile a phetha molao.</p>
--	--

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Boholo ba Ba-Keresete ba latela lethathamo le sa hlohonolofatsoang la lithapelo tsa hoseng le mantsiboea, mahlohonolo kapa thapelo pele ho lijo, mofuta ona oa ho etsa lintho ntle le tlhohonolofalo 'me e etsa phetha-phethako.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Masolomane a etsa lithapelo tse tlamang makhetlo a mahlano ka letsatsi ka linako tse khethehileng, thapelo e 'ngoe le e 'ngoe e hloka metsotso e mehlano ho isa ho e leshome. Lithapelo tse hano li etsoa ka linako tse hlakileng:</p> <p>1. 'Meso, 2. Thapama, 3. Mots'eare oa mantsiboea, 4. Ha letsatsi le likela, 5. Bosiu</p> <p>Kor'ane e halalelang: (20:132), (7:205), (33:42), (48:9), (76:25), (24:58), (52:49), (17:78), (11:114), (20:130).</p>


Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>

<p>Papiso</p>	<p>Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.</p>
<p>4- Ho rapela ho shejuoe lehlakoreng le itseng</p> <p>Jerusalema</p> 	<p>Tafita (KEL) o ne a khumamela Molimo O Matla Ohle a shebile nq'a ea Tempele e halalelang: (Lipesalema 5:7; 138:2), ho ea ka tlhaloso ea Gill ea Bibeke kakaretso, "Eseng tempele e Jerusalema, eneng e so ahoe... empa Thebenakele ea Moshe (KEL), eo ho eona ho neng ho ena le Areka." Empa le teng Thebenakele ea Moshe (KEL) ene ese sebaka se halalelang! Joale potso ke hore: <u>Ebe ke tempele efe eneng e halalela eo Tafita (KEL) a neng a rapela a talimme hlakoreng la eona?</u> Solomone (KEL) o ile a rapela a shebile nq'a ea Tempele e halalelang sebakeng sa</p>

<p>(Ka'bah) motseng oa Makkah</p> 	<p>Jerusalema: (2 Likronike 6:21), Daniele (KEL): (Daniele 6:10), Jonase (KEL) : (Jonase 2:7).</p> <p>Ka nako ea Jesu (KEL), lehlakore leo ho neng ho etsoa thapelo ho shejuoe nq'a ea teng ene ele Jerusalema: (Johanne 4:20-21). Jesu (KEL) o ne a re barapeli ba 'nete ba tla rapela Molimo ka moea le 'nete: (Johanne 4:23-24), ho bolelang hore "ba tla rapela ka botieo", hona ha ho bolele hore ba tla rapela Molimo ba shebile moo ba ratang. Jesu (KEL) ka makhetho o ile a latela Baporofeta ba pele ho eena 'me a rapela a shebile nq'a ea Tempele e halalelang.</p>
--	---

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Likereke tsa khale li ne li ahoa ka tsela eo balumeli ba neng ba sheba Bochabela, ele lets'oao la Keresete (ho hlaha moo letsatsi le chabang teng). Ho ne ho bile ho tloaelehile hore ho rapeloe ho shejuoe Jerusalema. Ba-Keresete ba hajoale ba rapela ba shebile hohle moo ba ratang.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele Jesu (KEL) ebile ha ba rapele ba shebile sebakeng se khethihileng.</p>	<p>Masolomane a pele-pele a ne a rapela a shebile nq'a ea Jerusalema hoa nakoana, eaba Molimo O Mata Ohle O laela Moporofeta Muhammad (KEL) ho fetola lehlakore leo ho shejoang ho lona, hore ba shebe lehlakoreng la Masjiti o halalelang (Ka'abah) sebakeng sa Makkah.</p> <p>Kor'ane e halalelang: (2:144).</p>


Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
<p>5- Ho oa ka phatla</p> 	<p>Baporofeta ba khale le balateli ba bona ba ne ba rapela ba khumame 'me ba thetsitse lefats'e ka liphatla, Abrahama (KEL): (Genese 17:3), (Genese 17:17), Moshe (KEL) le Aarone (KEL): (Exoda 34:8), (Numere 16:22), (Numere 20:6), Joshuoa (KEL): (Joshuoa 5:14), (Joshuoa 7:6), Elija (KEL): (1 Marena 18:42), Tafita (KEL): (Lipesalema 22:29), (1 Samuele 20:41), kamor'a hore Solomone (KEL) a qete ho rapela: (2 Likronike 7:3), seo Esdrase (KEL) a se entseng nakong ea thapelo: (Nehemia 8:6), Mangeloi a halalelang: (Ts'enolo 7:11).</p> <p>Jesu Keresete (KEL) ha a so meme batho hore ba mo rapele sebakeng sa Molimo, kapa joaloka Molimo kapa joaloka mor'a Molimo. Molao ona o ngotsoe ka bokhabane lengolong la Numere 23:19: "...Molimo hase motho,</p>

hore o tle o etse leshano, kapa mor'a motho, hore o tle o bake..." Molimo ha se motho: : (1 Samuele 15:29), (Hosea 11:9). Jesu (KEL) o ile a latela ka hlokolosi le ho phethahatsa molao, a ba a oa ka phatla a thetsa lefats'e a rapela Molimo O Matla Ohle: (Mattheu 26:39), (Mareka 14:35), Barutuo ba Jesu (KEL) ba ile ba etsa ka ho ts'oana: (Mattheu 17:6).


Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ba khumama kapel'a sefapano, ba opa liatla thapelong, ba etsa ponts'o ea sefapano ka ho qala phatleng ho ea sefubeng ebe lehetla ho ea lehetleng, ketso ena e keke ea hlalosa etsoa ho Jesu (KEL). Ba-Keresete ha ba oe fats'e ka lifahleho/liphatla ha ba rapela, Ba-Keresete ha ba latele tsela eo Jesu (KEL) a neng a rapela ka eona.</p>	<p>Masolomane a oa ka lifahleho ha ba rapela, ba khumama ka mangole liphatla li thetsitse fats'e. Kor'ane e halalelang: (22:77), (7:206), (13:15), (17:109), (19:058), (25:060), (96:019), (32:015), (38:024), (53:062), (76:026), (10:9-10).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

<p>Papiso</p>	<p>Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.</p>
<p>6- Ho phahamisa matsoho kamor'a thapelo</p> 	<p>Solomone (KEL): o ile a phahamisa matsoho kamor'a thapelo, a rorisa Molimo 'me a kopa mahlohonolo le tlhohonolofatso: (1 Marena 8:54). Jesu (KEL) o ile a latetla ka hloko a ba a phethahatsa ketso eo.</p>


Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ha ba phahamise matsoho a bona kamor'a thapelo. Ba-Keresete ha ba latele seo Jesu a se latetseng a ba a se phethahatsa.</p>	<p>Masolomane a phahamisa matsoho a bona thapelong le kamor'a thapelo, ba rorisa Molimo O Matla Ohle, ba kopa lits'oarelo le tlhohonolofatso ea Hae. Kor'ane e halalelang: (2:255, 286), (25: 74).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
<p>7- Boitimo</p> 	<p>Moshe (KEL) o ile a itima matsatsi a mashome a mane a sa je letho a bile a sa noe letho, ha a ka a ja leha ese ele sengoathoana sa bohobe le hona ho noa metsi: (Deuteronomo 9:9), (Exoda 34:28). Le Baporofeta ba khale le bona ba ne ba itima, Tafita (KEL) (2 Samuele 12:22), Elija (KEL): (1 Marena 19:8), Esdrase (KEL) (Esdrase 10:6), Taniele (KEL) (Taniele 9:3). Likhoeli tse khethehileng tsa ho itima li ile tsa qaleha nakong eo sechaba sa Majuda se neng se le tlas'a ts'oaro ea Babylona: (Zakaria 8:19). Letsatsi le topileng la ho itima: (Jeremia 36:6). Khoeli e hlakileng ea ho itima (khoeli ea borobong) (Jeremia 36:9)</p> <p>Jesu Keresete (KEL) o phethahalitse molao ona ka ho itima matsatsi a mashome a mane a sa je a sa noe letho 'me kamorao ho moo o ile a lapa: (Mattheu 4:2), (Mattheu 6:16).</p> <p>Jesu (KEL) ka hlokolosi o ile a latela le ho phetha molao ona.</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Tsela eo Ba-Keresete ba itimang ka eona e fapane, ba bang ba Ba-Keresete ba ila lijo tse thata, ba bang ba ila lijo tse khethehileng joaloka nama, tlhapi, khoho le mahe, ha ba bang ba ila lino tse khethehileng joaloka lebese le veini.</p> <p>Ba-Keresete ha ba itime ka tsela ea Jesu (KEL) ka ho ila ho ja le ho noa sebakeng sa nako e itseng, ha ba utloe bothata ba tlala kapa ba lenyora.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Masolomane a itima ho tloha ka meso ho ea phirimana ka Ramadhan (khoeli kaofela ea borobong), ba itima lijo, lino, thobalano, ho tsuba, ho sebana, ho bua mashano, le lintho tse ling tsa boithabiso. Masolomane a latsoa tlala le lenyora, boitimo bo ba thusa ho phetha molao oa Molimo, ho utloisisa mathata a batho ba bang, le boitaolo le ho mamella bonngoe ba batho. Kor'ane e halalelang (2:183-185, 187, 196).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>

<p>Papiso</p>	<p>Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.</p>
<p>8- Morumuoa le Moporofeta oa Molimo</p> 	<p>Jesu (KEL) o hlalositse hore ke Morumuoa oa Molimo j.k Morumuoa oa Molimo O Matla Ohle: (Johanne 7:16), (Johanne 17:3), (Johanne 5:30), (Johanne 4:34), (Johanne 6:38) le (Johanne 11: 41-42). Jesu (KEL) o itlhalositse ele <u>Moporofeta</u>: (Luka 13:33-34), le batho ba bang ba mo bitsitse Moporofeta: (Luka 7:16), (Luka 24:17-22), (Johanne 4:19), (Johanne 6:14), (Mattheu 21:11), (Johanne 9:17). Jesu (KEL) o bitsitsoe Mohlanka oa Molimo: (Liketso 3:13), (Liketso 4:27). Jesu (KEL) O ne a rometsoe feela ho likonyana tse lahlehileng tsa ntlo ea Iseraele eseng ho balichaba: (Mattheu 10:5-6), (Mattheu 15:24-27). Jesu (KEL) o ile a bitsoa “mora oa Motho”: (Mattheu 12:32), (Mattheu 12:40), (Mattheu 17:9), (Johanne 6:27). Jesu (KEL) o ile a hlalosa ele monna ea supiloeng ke Molimo: (Liketso 2:22). Molao ona ho ngoliloe ka ona ho Testamente ea khale: “...Molimo hase motho, hore o tle o etse leshano, kapa mor’a motho, hore o tle o bake...” Numere 23:19), Molimo ha se motho: (1 Samuele 15:29), (Hosea 11:9).</p> <p>Thapelo ea Jesu (KEL) ha e ile ea arajoa, empa e ile ea arajoa ka ts’ebeliso ea Lengeloi, le ileng la hlaha ho mo matlafatsa: (Luka 22:43). Jesu (KEL) o phethahalitse molao ona, a ba a itlhalosa ele Morumuoa le Moporofeta oa Molimo.</p>

<p>Tsela ea Se-Keresete</p>	<p>Tsela ea Islamo</p>
<p>Ba-Keresete ba lumela hore Jesu (KEL) ke karolo ea bobeli ea bongoe bo teroneng le hore ke Molimo ka botlalo, Ba-Keresete ba lumela Jesu (KEL) o senotsoe ke Molimo le hore ke Molimo khetlong la bobeli, o na le boleng bo bobeli, mosenolloa le hore ke motho ka nako tsohle: (1 Timothy 2:5).</p> <p>Boholo ba Ba-Keresete ha ba lumele hore Jesu (KEL) e ne ele Morumuoa, Moporofeta, Mohlanka oa Molimo le hore ke motho joalokaha Jesu (KEL) a boletse. Ba-Keresete ha ba latele molao o phethahalitsoeng ke Jesu (KEL).</p>	<p>Masolomane a bua ka Jesu (KEL) le Maria oa moroetsana ka tlhomphe le bopaki ba lingoliloeng. Masolomane a lumela hore ts’enolo ha e ea fuaa Abrahama (KEL) le Moshe (KEL) feela empa le ho Jesu (KEL) le Baporofeta ba bang. Masolomane a lumela hore Jesu (KEL) ke emong oa barumuoa ba Molimo ba halalelang, o ne a ena le tsebo le bohlae, one a hlohonolofetse, o tsoetsoe ntle le ntate joaloka Atama (KEL). Tsoalo ea hae ea mohlolo ha e mo etse Molimo kapa mor’a Molimo. Kor’ane e bitsa Jesu (KEL) lentsoe la Molimo kaha Molimo o laetse popelo ea ‘m’ae ho ima ka hore “eba” ‘me ea emola sena ha se etse hore ebe ke Molimo kapa ea tsoetsoeng ke Molimo. Kor’ane e halalelang (112:1-4), (5:73), (19: 31-33).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
9- Ho ikoba thatong ea Molimo Ea Matla Ohle (Islamo) 	<p>Jesu (KEL) o ikobetse thato ea Molimo A Matla Ohle: (Luka 22:42), (Mattheu 26:39), (Mareka 14:36). Tlhaloso ea khale-khale ea Bibehe ene ele ka leleme la Sekherike, boinehelo ho Molimo bo ile ba hlaloso: (Jakobo 4:7), Ka leleme la Sekherike sa khale: (Υποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ) ‘me ka leleme la Sekherike se secha: (Υποταχθεῖτε, λοιπόν, στον Θεό), Ka tlhaloso ea Senyesemane “Ikobe ka bo uena ho Molimo”, j.k. "Eba Lesolomane".</p> <p>Jesu (KEL) o ne a rapela Molimo Ea Matla Ohle: (Luka 5:16), (Mattheu 26:39), (Mattheu 26:42), (Mattheu 26:44). Jesu (KEL) one a rapela ‘me a kopa thuso ho Molimo O Matla Ohle ho tsosa Lasaro lefung: (Johanne 11:41-43). Jesu (KEL) one a lula a bonts’a boitelo ba hae holim’a taolo ea Molimo O Matla Ohle: (Johanne 5:30), (Johanne 14:31). Jesu (KEL) o phethahalitse molao ona a ikoba ho Molimo j.k Jesu (KEL) o phatlalitse Islamo ea hae.</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ba itlamme ho latela Jesu (KEL). Ba-Keresete ba lumela hore ha ho motho ea ka eang ho Molimo ha a sa ee ka Jesu (KEL) j.k. Ba-Keresete ba ikoba thatong ea Jesu.</p> <p>Ba-Keresete ba iphapanyetsa hore Jesu (KEL) o ile a itlhalosa a ikarabella ho Molimo O Matla Ohle, a latela thato ea Molimo O Matla Ohle.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Masolomane a lumela hore Baporofeta ho tloha qalong ea tlholeho ene ele Masolomane: (Nooe, Abrahamama, Jakobo, Lota, Josefa, Moshe, Solomone, Jesu le Muhammad (khotso ebe le bona) kaha ba ne ba ruta ka molaetsa o ts’oanang ‘me tumelo ea bona ene ele: “Ho ikoba thatong ea Molimo O Matla Otle”. j.k. Ba phatlalitse Islamo ea bona. Kor’ane e halalelang (10:72), (2:128,132-133), (51:31-36), (12:101), (5:3, 44), (27:30-31, 38, 42, 44), (3:19-20, 52, 83), (40:66).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
---------------	--

10- Lebitso la Molimo Ea Matla Ohle ('Mopi)	<p>Jesu (KEL) one a bua puo ea Aramaike, lebitso la Molimo ka mongolo o tloaelehileng ke (ܩܕܝܫܐ), 'me mongolo oa Estrangela ke (ܩܕܝܫܐ) e balehang tjena Alah, ka leleme la Searabo ke (الله) le baleha tjena Allah. Ka leleme la Seheberu le leng la mantsoe a tloaelehileng a bolelang Molimo ke (יהוה) 'me le baleha tjena Eloh 'me le ka bitseha Alah ntle le mats'oao a lihalo, mohatlana "im" ea lentsoe (אֱלֹהִים) "Eloh-im" ke se bonts'ang bongata ba tlhomphe (puo ea sekhoaa Morena ha a re 'ke' o re 're') ho ea ka Bibelet ea leleme la Seheberu: (Genese 1:1). Ho ea ka Bibelet mantsoe a latelang a ile a sebelisoa ke Jesu (KEL) Eli: (Mattheu 27:46) le Eloi: (Mareka 15:34), mantsoe ana a mabeli Eli le Eloi a nkuoe lentsoeng lena Eloh (אֱלֹהִים) ka Seheberu, Elah kapa Allah ka Searabo ha a na molumo oa lentsoe "Jehovah".</p>
--	---



Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Lebitso la Molimo le sebelisoang ke Ba-Keresete ba Maarabo ke Allah.</p> <p>Ba-Keresete ha ba sebelise mabitso ana: Eloh (אֱלֹהִים) or Eli or Eloi or Allah (الله) ele mabitso a Molimo O Matla Ohle. Ba-Keresete ha ba latele tsela ea Jesu (KEL).</p>	<p>Masolomane ba rapele Molimo O Matla ohle ka tsela eo Baporofeta Nooe, Abrahamama, Moshe, Tafita le Jesu (khotso ebe le bona kaofela) ba neng ba rapela ka eona.</p> <p>Lebitso la Molimo O Matla Ohle ke Allah. Kor'ane e halalelang (2:255), (59:22-24), (112:1-4).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
11- Bonngoe ba Bomolimo	<p>Ha ho le a mong oa Baporofeta ba khale a ileng a ruta ka Bonngoe bo teroneng (Trinity). Empa, ba ne ba bua ka bonngoe ba Molimo. Khaolo ea 20 temana ea 3 ea Exoda e re, "U se ke ua ba le melimo e meng pel'a sefahleho sa ka." Lipolelo tsa Molimo li bonolo, li hlakile le ho hloka phapanyetsano le pherekano. "Ke nna MORENA le MOLIMO oa hau."</p> <p>Baporofeta bohle ba Molimo O Matla Ohle ba ne ba ruta ka Bonngoe ba Bomolimo: Moshe (KEL) (Exoda 3:14-15), (Exoda 20:2), (Genese 17:1), (Exoda 20:3-5), (Lefitike 19:3- 4). (Deuteronoma 6:13), (Exoda 18:11), (Deuteronoma 6:4-9). Tafita (KEL) (Lipesalema 83:18, 104:1, 105:7, 118:27, 118:28), Solomone (KEL) (Liproverbia 9:10), (Moeklesia 12:13), Esaia (KEL) (Esaia 45:19, 43:10-11, 44:6, 45: 21-23, 40:28).</p> <p>"U ke ke ua bona sefahleho sa ka, hobane ha ho motho ea ka mponang, 'me a phela": (Exoda 33:20). "... Molimo ha se motho, hore o tle o etse</p>

	<p>leshano; kapa mor'a motho, hore o tle o bake...": (Numere 23:19), Molimo ha se motho: (1 Samuele 15:29), (Hosea 11:9).</p> <p>Jesu a mo araba a re: "<u>Molao oa pele ho melao eohle ke o reng: Utloa, Iseraele; Morena, Molimo oa rona, ke Morena a 'notsi'.</u>" (Mareka:12:29). Jesu (KEL) ha a s'o re ke Molimo nthapeleng. O ile a laela batho ho rapela, ho khumamela le ho sebeletsa Molimo A le mong: (Mareka 14:32), (Luka 5:16), (Johanne 17:3), (Mattheu 4:10), (Luka 4:8), (Mareka 12:28-29). Jesu (KEL) o itse ha ho ea molema kantle le Molimo A inoosi: (Luka 18:18-19), (Mareka 10:18), (Mattheu 19:17). Ha ho ea ka bonang Molimo, kapa ho utloa lentsoe la Hae: (Johanne 5:37). Bonngoe ba Molimo bo phetuoae makhetlo-khetlo: (Jakobo 4:12).</p> <p><u>Molimo ha a fetohe</u> (Jakobo 1:17). Barutuoa ba Jesu (KEL) ba ile ba amohela lithuto tse na ba ba ba le tumelo ho Molimo A le Mong oa 'Nete. Jesu (KEL) ka hlokolosi o ile a latela a ba a phethahatsa molao oa Bonngoe ba Molimo.</p>
--	---

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ba roba molao oa pele oa Molimo ka ho rapela Jesu (KEL) joaloka haeka ke Molimo kapa mor'a Molimo. Lekhotla la pele la Constantinople le ile la etsa polelo ea bolumeli ho Boraro bo Teroneng, 'me ba ile ba hlalosa <u>Moea O Halalelang</u> o na le maemo a lekanang le a <u>Mora</u> ho ea ka Lekhotla la Nicaea lilemong tse 56 tsa pele ho tulo eo ela Lekhotla la Constantinople. j.k. Melimo e 'meli e ile ea eketsoa ho Molimo O Matla Ohle..</p> <p>1-Molimo ntate = 'Mopi. 2-Molimo mora = mopholosi 3-Molimo moea o halalelang = mots'elisi.</p> <p>Ba-Keresete ba khelohetse hole le molao oa Bonngoe ba Bomolimo, ba nyolletse Jesu (KEL) maamong a holimo a Molimo.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oa Bonngoe ba Bomolimo empa Jesu (KEL) a ne a o latela.</p>	<p>Masolomane a lumela hore Baporofeta bohle ba ne ba ronngoe ke Molimo, 'Mopi A ts'oanang ho fetisa molaetsa o ts'oanang: Molimo Oa 'Nete o Inoosi, Khumamelang Eena! A le mong le be le boloke melao oa Hae.</p> <p>Kor'ane e halalelang (2:136), (7:59), (2:132), (21:25), (27:61), (27:63), (27:64), (1:1- 5), (2:225), (5:76), (20:8), (59:23).</p> <p>Kor'ane e halalelang khaolo ea 112 e tiisa le ho phethahatsa molao oa Bonngoe ba Bomolimo: Ere, "Ke Allah , Ea Inoosi, (1) Allah, Ea sa hlokeng letho. (2) Ha A tsoaloe, ebile ha A tsoala. (3) Ebile ha ho letho le ka lekangoang le Eena." (4).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓



Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
12- Bara ba Molimo	<p>Ts'ebiliso ea lentsoe "mora oa Molimo" ka bo lona ha le etse motho molingoana ene ebile ele polelo e tloaelehileng kahar'a sechaba sa Majuta ba neng ba ipitsa "bana ba Molimo" kapa "bara ba Molimo". Polelo ena "mora oa Molimo" ha e sebelisoa ka Bibeleng ene e sa khetheha ho Jesu (KEL) feela. Bibe e re bolelletse hore Molimo O na le <u>bara ba bangata</u>! Jakobo: (Exoda 4:22), Solomone: (2 Samuele 7:13-14), Efraime: (Jeremia 31:9), Adama (Luka 3:38), le batho feela ba ne ba bitsoa "bara ba Molimo": (Deuteronomo 14:1), (Genese 6:2), (Genese 6:4), (Lipesalema 29:1), (Jobo 38:7), (Jobo 2:1), (Jobo 1:6).</p> <p>Jesu (KEL) o itse "ba etsang ka ho loka ba tla bitsoa bara ba Molimo". Ho ea ka moetlo oa Majuta, mang le mang ea etsang thato ea Molimo ke "ngoana oa Molimo": (Genese 6:2,4), (Exoda 4:22), (Jeremia 31:9), (Lipesalema 2:7), (Luka 3:38), (Baroma 8:14), (Johanne 6:35). j.k. Ha eba Jesu (KEL) kahar'a Bibe e o itse ke "mora oa Molimo", sena ha se mo nyollele boemong ba ho ba Molimo O Matla Ohle.</p> <p>Jesu (KEL) ha a so re "Ke Molimo nthapeleng". Ka hlokolosi o ile a latela Baporofeta ba pele ho eena 'me a phethahatsa molao.</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ba rapela Jesu (KEL) eleng mor'a karolo ea pele ea boraro bo teroneng, ba nka Jesu (KEL) e le Molimo ka sebele. Jesu (KEL) ka boeena o ne a sa lumellane le taba ea bonngoe bo teroneng 'me ha a ka a e thoholetsa ka Bibeleng. Ebile eena ka boeena o ile a rapela Molimo O Matla Ohle.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Molimo O Matla Ohle Ha A so tsoale mora, morali kapa ho ba le mofumahali. Molimo Ha A hloke mora kapa eena mosali hore ba Mo thuse ho etsa eng kapa eng. O Phethahetse O Mong, ke Eena Morena Oa 'Nete.</p> <p>Molimo O Matla Ohle o hlakiselitse Majuta le Ba-Keresete ka ho se utloisise taba ea "Mora oa Molimo". "Ebile ba re: "(Molimo) Ea Lereko ka ho fetisisa o tsoetse bana." Thoriso ho Eena! Empa ele bahlanka ba fuoeng maemo. Kor'ane e halalelang 21:26</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓




Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
13- Pholoho le Mopholosi (Monamoleli)	<p>Ts'oarelo ea libe e ikarabella ho Molimo O Matla Ohle <u>Feela</u>: (Esaia 43:25), (Esaia 44:22), (Esaia 33:22), (Esaia 64:9), (Jeremeea 31:34), (Ezekielee 18:22), (Ezekielee 33:16), (Micah 7:18), (Micah 7:19). Molimo O Matla Ohle ke Eena Mopholosi <u>Feela</u>: (Juda 1:25), (Deuteronoma 32:15), (2 Samuele 22:3), (2 Samuele 22:47), (1 Likronike 16:35), (Lipesalema 17:7), (Lipesalema 18:46), (Lipesalema 24:5), (Lipesalema 25:5), (Lipesalema 27:9), (Lipesalema 38:22), (Lipesalema 42:5), (Lipesalema 42:11), (Lipesalema 43:5), (Lipesalema 65:5), (Lipesalema 68:19), (Lipesalema 79:9), (Lipesalema 85:4), (Lipesalema 89:26), (Lipesalema 106:21), (Esaia 17:10), (Esaia 19:20), (Esaia 43:3), (Esaia 43:11), (Esaia 45:15), (Esaia 45:21-22), (Esaia 49:26), (Esaia 60:16), (Jeremeea 14:8), (Hosea 13:4), (Micah 7:7), (Habakkuke 3:18). Lentsoe lena "Mopholosi" ka Bibeleng ha le sebelisetsoe Jesu <u>feela</u>. Bibe e re bolella hore le batho ba bang feela ba ne ntse ba bitsoa "Mopholosi" kantle le ho ba melimo! Jeroboame mora oa Joase: (2 Marena 14:27), Othniele mora oa Kenase: (Baahloli 3:9), Ehude mora oa Gera: (Baahloli 3:15).</p> <p><u>Pholoho</u> ho ea ka Jesu (KEL) ke ho ipapisa le melao ea Molimo O Matla Ohle: (Matheu 19:16-17).</p> <p>Jesu (KEL) ka hlokolosi o ile a latela le ho phethahatsa molao ona.</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ba lumela hore Pholoho ea bona e ho Jesu (KEL), ba lumela ho bomolimo ba hae le ho thakhisoa sefapanong. Le hore Jesu (KEL) o rekile ts'oarelo ea bona nakong ea neng a shoa sefapanong. Ba-Keresete ba lumela hore Jesu (KEL) ke mopholosi oa bona le hore o tla ba ts'oarela liphoso le libe tsa bona.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Masolomane ba lumela hore Molimo O Matla Ohle ke Eena Mopholosi oa bona. Ke Mopholosi oa bona lefats'eng mona le ka letsatsi la Kahlolo. Masolomane a lumela hore ha ho motho ea nkang boikarabello ba libe tsa motho emong. Kor'ane e halalelang (6:164).</p> <p>Masolomane ba lumela hore Molimo O Matla Ohle O pholositse Jesu (KEL) ha a lokela ho thakhisoa sefapanong, le hore ha a bolaoa kapa hona ho thakhisoa. Kor'ane e halalelang (4:157).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓



Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
14- Tsebo e phethahetseng 	Jesu (KEL) o latotse hoba le tsebe e phethahetseng ea lintho tse sa bonoeng kapa ea letsatsi la kahlolo: (Mareka 13:32), (Mattheu 24:36).


Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ba nka tsebo e phethahetseng ele ho Jesu (KEL) ba nka a tseba lintho tsohle. Jesu (KEL) o latotse hore o na le tsebo ea lintho tsohle.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Molimo O Matla Ohle Ona le tsebo e pharallelseng. Masolomane ba lumela hore Molimo Ea Matla Ohle eleng Allah, O tseba tse fetileng, tse etsahalang le tse tlang ho etsahala. Kor'ane e halalelang (49:18)</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
15- Mehlolo 	<p>Jesu (KEL) le Baporofeta ba bang ba entse Mehlolo e fapaneng 'me liketsahalo tsena tse sa tloaelehang li etsahetse ka tumello ea Molimo O Matla Ohle. Moshe (KEL): (Exoda 14:22), Elisha (KEL): (2 Marena 4:44), (2 Marena 5:14), (2 Marena 6:17&20), (2 Marena 4:34), (2 Marena 13:21), Elija (KEL): (1 Marena 17:22), Jesu (KEL): (Luka 9:10-17), (Johanne 6:16-24), (Mareka 6:45-52), (Mattheu 14:22-33).</p> <p>Jesu (KEL) ha a etsa letho ka boeena, o itse ho ea ka (Johanne 5:30): "Ke sitoa ho etsa letho ke 'notsi; ke ahlola kamoo ke utloang kateng, 'me kahlolo ea ka e lokile, kahobane ha ke batle ho ratoang ke 'na, ke mpa ke batla ho ratoang ke Ntate ea nthomileng." (Johanne 8:28) "...le hobane ha ke etse letho ke 'nots'i, ke mpa ke bolela litaba tseo joalo ka ha Ntate a nthumile." Litemana tsena ha li bonts'e a na le tsebo ea lintho tsohle. Jesu (KEL) o ikokobelitse, a ba a bonts'a hore o ikarabella ho Molimo O Matla Ohle. Jesu (KEL) o phethahalitse molao oa Molimo.</p>


Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ba amohela hore mehlolo e entsoeng ke Baprofeta ba khale ele bopaki ba Boporofeta ba bona le hore ba e entse ka tumello ea Molimo O Matla Ohle empa mehlolo e entsoeng ke Jesu (KEL) ele bopaki ba hore ke molimo.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Masolomane a lumela hore Molimo O Matla Ohle O ile a ts'ehetsa Baporofeta ba Hae joaloka: Abrahamama, Moshe, Tafita, Solomone, Jesu le Muhammad (khotso ebe le bona kaofela) hore ba etse mehlolo eleng mehlolo eo tlholeho ea teng e ts'oanang, haele hantle mehlolo ena e etsahetse ka tumello ea Molimo. Kahar'a Kor'ane e halalelang, lebitso la Jesu (KEL) le hlaha makhetlo a 25, lebitso la 'm'e oa hae le hlaha makhetlo a 34, ha lebitso Muhammad (KEL) le hlaha makhetlo a 3 le khetlo le le leng e le Ahmad.</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
<p>16- Litumeliso</p> 	<p>Tafita (KEL) one a lumelisa batho ka hore "Shalom aleichem" e bolelang ka leleme la Sesotho "Khotso ebe le lona": (1 Samuele 25:6). Jesu (KEL) o ile a latela tloaelo ena eaba le eena o lumelisa ka hore "Khotso ebe le lona": (Johanne 20:19), (Johanne 20:21), (Johanne 20:26), (Luka 24:36). Jesu (KEL) o phethahalitse tloaelo ena.</p>


Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ha ba lumelisane ka hore "Khotso ebe le lona".</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Masolomane a lumelisana ka hore: "as-Salāmu 'alaykum" ka leleme la Searabo e bolelang hore "Khotso ebe le lona" ka leleme la Sesotho. Kor'ane e halalelang (6:54), (7:46), (11:48), (13:24), (39:73), (11:69), (14:23), (36:58), (97:5).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
17- Lino tse taeang 	<p>Baporofeta ba pele ba ne ba qoba lino tse taeang. Moshe (KEL): (Levitike 10: 8-10), (Numere 6:1-4), Solomone (KEL): (Liproverbia 20:1), (Liproverbia 23:29-33), Esaia: (Esaia 5:22-24), (Esaia 5:11-12), Samuele: (Baahloli 13:4-7).</p> <p>Jesu (KEL) ka hlokolosi o ile a latela le ho phethahatsa molao ona.</p> <p>Malebana le mohlolo oa ho fetola metsi ho a etsa veini ke ketsahalo e fumanehang lengolong lena feela (Johanne 2:1-11), buka ea Johanne ke buka e loants'anang le tse ling tsa libuka tsa Kosepele tse tharo. Litsebi tsa Testamente e Ncha ba bonts'itse khoao ka ketsahalo ena makhetlo a mangata.</p>


Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ba bangata ba sebelisa lino tse fapaneng tse taeang, ba iphapanyetsa likarolo tse ling tsa lentsoe la Molimo ka hore tse ling tsa lino ha li sebetse ho bona.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Ke se tsebahalang haholo hore kahar'a Masolomane hore lino tse taeang kaofela hoa tsona ho hanetsoe, kaha li ama likamano tsa bona le 'Mopi ka tsela e sa nepahalang, le hore e ka etsa hore motho a kene linthong tse sa nepahalang, tse kenyelletsang lintlha tsa bophelo kapa mathata a sechaba. Kor'ane e halalelang (5:90).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
18- Nama ea Kolobe 	<p>Moshe (KEL) ha a ka a ja nama ea kolobe ho latela taelo ea Molimo ho ea ka litemana tse latelang: (Levitike 11:7-8) le (Deuteronomo 14:8).</p> <p>Jesu (KEL) ka hlokolosi o ile a latela le ho phethahatsa molao: (Matheu 5:17-18) le (Luka 24:44).</p>
Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo


<p>Ba-Keresete ba bangata ba ja nama ea kolobe, ba iphanyetsa karolo tse ling tsa lentsoe la Molimo malebana le hore ha se lintho tsohle tse ba amang, barutehi ba lithuto tsa Se-Keresete ba toloka lipolelo tsa Pauluse le ho qoqa ka ho phela ka litlama le meroho ntle le ho ja nama (Baroma 14:2-3) ele hore ba fumane bolokolohi ba ho ja lintho tse sa hloekang.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Masolomane ha a je nama ea fariki (kolobe) le ntho tsohle tse tsoang ho eona kaha li hanetsoe.</p> <p>Kor'ane e halalelang (5:3) le (2:173).</p>
---	---

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

<p>Papiso</p>	<p>Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.</p>
<p>19- Ho hlaba liphoofolo</p> 	<p>Lentsoe lena la Seheberu "Shechita" ke tsela ea moetlo ea ho hlaba liphoofolo tse nyants'ang le linonyana ho ea ka melao ea phepo e nepahetseng ea Majuta: (Deuteronoma 12:21), (Deuteronoma 14:21), (Numere 11:22).</p> <p>Sehlabi se kopa mahlohonolo a Molimo se be se bolele Bolokolohi ba Molimo A le mong oa lefats'e, ha ho mabitso a melingoana ao se buang ka ona. Phoofolo e hlajoa ka "tlhompho le lerato" ke sehlabi, 'me tlhabo ena e etsoa ka ho khaola qoqotho, methapo e isang mali hloohong le e tlosang mali hloohong ho ea pelong ka tsela e potlakileng le thipa e bohale haholo (eseng e thirithelang). Sena se etsa hore mali a tsoe kaofela 'meleng oa phoofolo le hore phoofolo e shoa e sa utloa bohloko. Qetellong ea ho hlaba nama e eba boemong ba ho jeoa e bitsoang ka leleme la Seheberu "Kosher". Ho boletsoe bukeng ea Liketso 15:20 "Ba mpe ba ngolloe hore ba tele lits'ila tsa melimo, le bofebe, le tse <u>fenethiloeng</u> le <u>mali</u>."</p> <p>Jesu (KEL) ka hlokolosi o ne a latela le ho phethahatsa melao ena ea ho hlaba.</p> <p><u>Na ho hlaba liphoofolo ho sehloho?</u> Polelo ena e ile ea hlahlojoa ka ts'ebeliso ea litlaleho tsa EEG le ECG nakong ea ho hlaba.</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Pele ho hlajoa ba bang ba Ba-Keresete ba phatlalatsa lebitso la molimo emong oa boraro bo teroneng, ba bang ba bitsa lebitso la Jesu Keresete (KEL) ele setho sa bobeli borarong bo teroneng ha ba bang bona ba sa bitse le fe kapa le fe. Lilakhapane tse ling tsona li bupetsa le ho khama liphoofole ha ba hlaba ele ho boloka nama e ntse ele mali, 'me ketso ena e hanetsoe ho ea ka (Liketso 15:20), ha tse ling tsona li sebelisa lithunya kapa ba li ilibanya ka motlakase.</p> <p>EEG e bonts'a boemo ba ho utloa bohloko nakong ea ho hlaba bo le holimo.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele melao ea ho hlaba joaloka ha Bibelet ea bona e hlalosa.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Hona le melaoana e laolang tsela ea ho hlaba ho ea ka tsela ea Islamo ea ho hlaba (Dhabihah), melaoana e ka sehloohong ke e latela: 1) Sehlabi e lokela hore ebe Lesolomane. 2) Ho etsa "Takbeer" ka nako ea ho hlaba phoofole j.k. hore "Allahu Akbar" e bolelang hore "Molimo O Matla Ohle (Allah) O Mo holo-holo". 3) hore qoqotho, mothapo oa moea, oa mali a eang hloohong le o tlohang hloohong ho ea mats'oafong li khaoloe hang-hang. Bophelo ba nama e joalo bo bolele ho feta ha e na le mali 'me e ba molaong hore e ka jeoa ka puo ea Arabiki ho thoe e "Halal".</p> <p>EEG e bonts'itse ho se bohloko bo teng nakong eo ho hlajoang liphoofole ka tsela ena.</p> <p>Kor'ane e halalelang (22:34), (6:121), (5:3) le (2:173).</p>


Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
<p>20- Ho ja nama e mali</p> 	<p>Baporofeta ba pele ba ne ba laela batho hore ba se ke ba ja nama enang le mali, Nooe (KEL): (Genese 9:3-4), Moshe (KEL): (Levitike 19:26), (Levitike 17:10-14) le (Deuteronoma 12:16-23).</p> <p>Ho hlalositsoe ho Liketso 15:20 "Ba mpe ba ngolloe hore ba tele lits'ila tsa melimo, le bofebe le tse fenethiloeng, le mali."</p> <p>Jesu (KEL) ka hlokolosi o ile a latela le ho phethahatsa molao ona.</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ba-Keresete ba ka ja nama e hlajoeng ho sa nts'oa mali joaloka steak, leha e hanetsoe (Liketso 15:20) le (Liketso 15:29). Ba-</p>	<p>Ho ea ka Islamo ho ja nama e mali ho hanetsoe.</p> <p>Kor'ane e halalelang (6:145), (2:173) le (5:3).</p>


Keresete ba lumela hore molao ona o ile oa nyehlisoa ke kereke ea khale. Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.	
---	--

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
21- Ho ikoaela hoa basali 	Basali ba roalang lihloohong le ho ikoaela ba ne ba lula ba phela le Jesu (KEL) le Baporofeta ba pele ho eena (Genese 24:64-65), (1 Ba-Korinthe 11:5-6). Jesu (KEL) ha a so nke ele moetlo oa pele kapa molao o felletsoeng ke nako 'me o se o sa tlame. Jesu (KEL) ka hlokolosi o ile a latela le ho phethahatsa molao ona: (Mattheu 5:17-18), (Luka 24:44).

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
Matsatsing ana basali ha ba sa apara ka mokhoa o hlomphehang ba tsamaea ba sa koaela 'mele ea bona 'moho le lihloho tsa bona, ha ba sireletse boithompho ba bona, le ho beha botle ba bona poaneng. Ho apara ka hlomphe e bonoa ele tloaelo ea khale le moetlo oa khale o sa tlameng. Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o latetseng le ho o phethahalitsa.	Boholo ba basali ba Masolomane ba apara ka tsela e hlomphehang, ba sireletsa boithompho le hore ha ba behe botle ba bona poaneng. Kor'ane e halalelang (24:31) le (33: 59).


Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
22- TLHOEKO Ho hlatsoa 'mele kaofela 	Moshe (KEL) o fane ka melao ena ho (Levitike 11), (Levitike 12), le (Deuteronomo 14) sebakeng sa bohloeki (tohoRAH) / lits'ila (tumAH). Tafita (KEL) o ile a hlapa hore a hloeke a nto fetela ntlong ea MORENA 'me a rapela: (2 Samuele 12:20), Elisha (KEL): (2 Marena 5:10-14).

Jesu (KEL) ha a ka a felisa le ho loants'a molao oa bohloeki le oa lits'ila. "Jesu a re ho eena: Ea seng a hlatsoitsoe ha a sa na ho hlatsuoa, ha ese maoto feela, 'me etlaba o se a hloekile kahohle. Lona le hloekile empa e seng bohle" (Johanne 13:10). Jesu (KEL) ha a ka a lahla litloaelo le melao e tsamaisang bohloeki kapa ts'ilafalo. Testamenteng e ncha o bonts'itse hore moetlo oa ho itlhoekisa ka metsi a hloekileng ebile tloaelo ea balateli ba Jesu (KEL): (Ba-Heberu 10:22). Jesu (KEL) ka hlokolosi o latetse le ho phethahatsa molao ona.

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Matsatsing ana boholo ba Ba-Keresete ha ba latele molao oa bohloeki le lits'ila ho ea ka melao ea Levitike. <u>Mohlala</u>, banna le basali ba bona kamor'a thobalano, banna kamor'a ho nts'a lero la bonna, basali nakong eo ba leng matsatsing ba ka kena matlong a thapelo (Likerekeng) ba rapela joalokaha eka ha ho ea etsahala letho ntle le boitlhoekiso ba 'mele. Ketso ena e soto e ipapisitse le Mangolo Pauluse: (1 Ba-Thesalonika 5:16-18) "...Se phetseng ho rapela". Ka mantsoe a mang, temana ena e mpa e bolela hore; "hopolang Molimo ka linako tsohle" ha e bolele hore; "Rapelang ha le hloekile kapa ha le sa hloeka"! Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Hona le melao e mengata ea Islamo sebakeng sa bohloeki (taharah) / lits'ila (najasah). <u>Mohlala</u>: banna le basali kamor'a thobalano, banna le basali ba bona kamor'a thobalano, banna kamor'a ho nts'a lero la botona, basali ha ba le linakong tsa bona tsa khoeli le khoeli ba ke ke ba keng ka Masjiting le ho rapela ho fihlela ba itlhoekisitse ba hlapile 'mele kaofela. Ho ea ka Islamo ho ea matsatsing ha se thohako kapa litholoana tsa se bitsoang sebe sa tlholeho se entsoeng ke Eva. Kor'ane e halalelang (2:222). Islamo e fane ka tataiso ho tsoa ho Molimo O Matla Ohle (Allah) ho ea ho Moporofeta Muhammad (KEL) ka tsela eo motho a ka "hopolang Molimo kamehla le ka linako tsohle".</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
<p>23 Lenyalo la Sethepu</p> 	<p>Manyalo a sethepu a etsahetse kahare ho Baporofeta pele ho Jesu (KEL). Abrahamama (KEL) one a ena le basali ba bararo: (Genese 25:1) le linyatsi: (Genese 25:6). Jakobo (KEL) one a ena le basali ba babeli le linyatsi tse peli: (Genese 30:3,9). Moshe (KEL) one a ena le basali ba babeli: (Exoda 2:21), (Exoda 18:1-6), (Numere 12:1). Tafita (KEL) one a ena le basali ba robeli ba hlalositsoeng ka Bibeleng empa ho ne ho ena le basali ba bang ba bangata ba sa hlalosoang le hore one a ena le linyatsi tse kaholimo ho leshome: (1 Ba-Korinthe 3:1-9), (2 Samuele 15:16), (2 Samuele 16:21-22), (2 Samuele 20:3). Solomone (KEL) one a ena le basali ba 700, likhosatsana le linyatsi tse 300 (1 Marena 11:3).</p>

Jesu (KEL) ha a so khothaleitse kapa hona ho hanyetsa taba ea ho fokotsa lenane la basali le linyatsi. Jesu (KEL) o latetse le ho phethahatsa molao ona. Ho ea ka Father Eugene Hillman kereke e ile ea felisa lenyalo la sethepu ele ho ipapisa le moetlo ea Makherike le Maroma o neng o sa lumelle monna ho nyala basali ba fetang bongoe empa o ntse o ts'ehetsa bonyatsi le basali ba ithekisang sebakeng sa thobalano (Bootsoa). (Polygamy Reconsidered, p:140).

Tsela ea Se-Keresete

Tsela ea Islamo

Ba-Keresete ba bangata ba iponts'ahatsa ba nyetse mosali a le mong empa haele hantle ba ena le basali ba fetang bongoe ele hore ba kena manyalong a sethepu ka sekhukhu joaloka bonyatsi. Ke ntho e tloaelehileng sechabeng sa Ba-Keresete ho etsa thobalano kante ho lenyalo, ho ratana le bohlola.

Islam o lumella lenyalo la sethepu ele pheko ho mafu a amang sechaba le hore e lumella lenyalo lena maemong a mang empa ka tlas'a tataiso e chatsi ea molao, ha ho monna ea lumelloang ho nyala basali ba fetang ba bane ka nako ele 'ngoe le hore toka ke eona ntho e ka sehloohong malebana le mofuta ona oa lenyalo. Kor'ane e halalelang (4: 3).

Bothata ba lenane le fetanang la batho ba batona le ba bats'ehali e eba bothata bo boholo ka nako ea lintoa. Sethepu e eba pheko ea mafu a mang a sechaba sena sa ha joale. Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?

Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?



Papiso Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.

24- Ho khumamela melingoana, lits'oants'o tse betliloeng, le Sefapano

Baporofeta (KEL) ba pele ba ile ba thibela borapeli bohle moo motso oa bona eseng Molimo O Matla Ohle j.k lits'oants'o tse betliloeng, tse bopiloeng, bahlomphehi, le 'mopo e meng ea Molimo. Ho ne ho se lits'oants'o tse tona kapa tse ts'ehali libakeng tsa bona tsa borapeli le litempeleng tsa bona ba boetse ba thibela ho ba khumamela. Ho bile ho ngotsoe hore Molimo O ile a ipitsa "Molimo Ea Mona". Moshe (KEL): (Exoda 23:24), (Exoda 20:4-5), (Exoda 34:7), (Exoda 34:14), (Deuteronoma 5:6-9), (Deuteronoma 4:24), (Deuteronoma 5:9), Tafita (KEL): (Lipesalema 94:1), Joshua (KEL): (Joshua 23:7), (Joshua 24:19), Elija (KEL): (1 Marena 19:10), Ezekiele (KEL): (Ezekiele 20:7), (Ezekiele 39:25), Nahumee: (Nahume 1:2).





Bolumeli
khale
lits'oants'o
bona mohloli
sefapano

ba
ba
ke
oa



Baporofeta ba pele (KEL) ba hanetse ho khumamela kapa hona ho inama ka pele ho lits'oants'o tse betliloeng kapa hona ho sebeletsa melingoana. Moshe (KEL): (Exoda 20:3-5), (Deuteronomoma 4:15-19), (Levitike 26:1), (Exoda 32:7-8), Tafita (KEL): (Lipesalemas 135:15-18), Esaia (KEL): (Esaia 44:9), (Esaia 2:17-18), and Ezekiele: (Ezekiele 30:13).

Jesu (KEL) ka hlokolosi o ile a latela le ho ikobela molao ona: (Mattheu 5:17-18), (Luka 24:44), (1 Johanne 5:21), (Acts 17:28-29), (Ts'enolo 2:14), (Ts'enolo 2:20), (Ts'enolo 21:8), (Ts'enolo 22:15).

Temoso: Sebopeho sa sefapano motheo oa sona ke Chaldea ea mehleng ea khale, ene ele lets'oao le neng le sebelisoa sebakeng sa molimo ea neng a bitsoa Tammuz (T ke tlhaku e qalang lebitso la hae) ... ele ho nyolla bolateli ba ile ba hokela mekete le mesebetsi ea bohetene kahar'a tsamaiso ea likereke ho sa tsotellehe hore na moetlo oa kereke ke ofe, se neng se le bohlokoa ke ho kopanya Bo-Keresete le bohetene. 'Me bahetene ba ile ba hoheloa ka ho lumella matsatsi a bona le lits'oants'o tsa bona ho ba karolo ea borapeli ba Se-Keresete. Ke ka hona T, ka sebopeho sa eona sa hajoale e entsoe ka lekala le shebileng tlaase e ile ea sebelisoa ho emela "sefapano" sa Keresete. (Vine's Expository Dictionary of New Testament Words), Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers). Joale ele ho hlakisa sena, borapeli ba melingoana bo kentse letsoho ts'ebelisoeng ea lets'oao la sefapano 'me sena se ile sa amoheloa ele motheo oa Se-Keresete kamor'a ho amoheloa ke Ba-Keresete ba Greece le Roma (Greco-Romans).

Tsela ea Se-Keresete

Tsela ea Islamo

Likereke lina le mefuta e mengata ea melingoana, joaloka: lits'oants'o, lits'oants'o tse betliloeng, sets'oants'o sa Maria 'MaJesu, mangeloi, Jesu (KEL) a fanyeue sefapanong, lits'oants'o tse tona le tse ts'ehali, maeba, litlhapi... joalo-joalo

Ba-Keresete ba khumama ka pel'a sefapano, ba inamela lits'oants'o le tse betliloeng ke batho ka matsoho a bona. Ba bang ba Ba-Keresete ba roala sefapano melaleng ele lets'oao la tumelo ea bona. Ba-Keresete ba sebetsa khahlanong le Molao oa bobeli melaong e leshome: (Exoda 20:3-5). Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.

Islamong ha ho lumelloe ho rapela ka ntlong eo ho nang le lits'oants'o tse torouoeng kapa tse bopiloeng kapa lifoto tsa lintho tse phelang joaloka liphoofolo le batho. Hona le lingoliloeng tse ikhethileng ho tsoa ho Moporofeta (KEL) joaloka:


- 1- "Mangeloi ha a kene ka ntlong eo ho nang le ntja kapa lits'oants'o." (Bukhari le Muslim).
- 2- "...Batho ba tla fumana kahlolo e bohloko haholo ka Letsatsi la Tsoho ea bafu e tlabo ba etsisang Allah ka ho bopa 'mopo oa Hae'" (Bukhari le Muslim).

Moporofeta Muhammad (KEL) o ile a pshoatla lits'oants'o tse 360 tse neng li betliloe ebile li khumameloa ho potoloho le Ka'aba ke sechaba sa pele ho Islamo.

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?

Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?



Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
25- Bohlola 	<p>Ho hlalositsoe ho (Ba-Heberu 13:4) hore lenyalo le lokela ho hlompshoa ke bohle, le likobo tsa banyalani li hlomphehe li lule li hloekile ka linako tsohle, kaha Molimo O tla ahlola sehloa le liketso tsohle tse mpe tse amang thobalano. Bohlola bo thibetsoe "<u>U se ke ua feba</u> " (Bohlola bo etsahetse makhetlo a 49 ka Bibeleng ka tsela tse fapaneng). (Exoda 20:14), (Levitike 20:10), (Deuteronomo 5:18), (Lipesalema 51:1), (Liprovebia 6:32), (Jeremea 3:6), (Jeremea 3:8), (Jeremea 3:9), (Jeremea 5:7), (Jeremea 7:9), (Jeremea 23:14), (Jeremea 29:23), (Ezekiele 16:32), (Ezekiele 16:38), (Ezekiele 23:27), (Ezekiele 23:37), (Ezekiele 23:43), (Ezekiele 23:45), (Hosea 1:2), (Hosea 2:2), (Hosea 2:4), (Hosea 4:2), (Hosea 4:13), (Hosea 4:14), (Hosea 4:15), (Hosea 7:4), (Mattheu 5:27), (Mattheu 5:28), (Mattheu 5:32), (Mattheu 15:19), (Mattheu 19:9), (Mattheu 19:18), (Mareka 7:21), (Mareka 10:11), (Mareka 10:12), (Mareka 10:19), (Luka 16:18), (Luka 18:20), (Johanne 8:3), (Johanne 8:4), (Baroma 2:22), (Baroma 13:9), (Bagalata 5:19), (Jakobo 2:11), (2 Petrose 2:14), (Ts'enolo 2:22), (Ts'enolo 17:2), (Ts'enolo 18:3), (Ts'enolo 18:9).</p> <p>Jesu (KEL) o latetse le ho phethahatsa molao ona.</p>

Tsela ea Se-Keresete

Tsela ea Islamo

Ba-Keresete ba bangata ba lumela hore Molimo a keke a ba ahlola hobane Jesu (KEL) ke mopholosi oa bona, ebe ba lumella likamano tsa marato ntle le lenyalo, bohlola, bootsoa, bosodoma... joalo-joalo. Ba-Keresete ba bangata ba lebala hore bohlola ke sebe khahlanong le Molimo.


Masolomane ba rata ho kena lenyalong la Islamo, hobane Islamo ha e lumelle thobalano kante ho lenyalo, bofebe, bohlola ... joalo-joalo kaha seo se nkoa ele libe tse kholo-hali. Kor'ane e halalelang (24:3-4), (17:32), (7:33), (24:26).

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?

Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?






Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
26- BOHLOEKI Lebollo 	<p>Lebollo ha se ntho e etsoang ho ipapisitsoe le molao oa Moshe (KEL) empa holim'a selekane sa Abrahamama (KEL) ho ea ka: (Genese 12:1-3). Moporofeta Abrahamama (KEL) le litloholo tsa hae ba ne ba bololitsoe (eleng selekane sa nako tsohle): (Genese 17:1-2). Ho se bolle ho hlalosa hore motho o robile selekane sa Molimo: (Genese 17:14). Lebollo ke emeng ea metheo kapa lintlha tsa bohlokoa tse etsang hore motho a nke karolo moketeng oa Paseka: (Exoda 12:44-48). Molao o ts'oanang o phetiloa ho (Levitike 12:3). Exoda 4:26 e bua ka lebollo la mora oa Moshe (KEL). Joshua 5:2 e tlaleha lebollo pele ho kenoa lefats'eng la ts'episo (Kanana). Ho ea ka Genese 34:15 mohlokomeli kapa motsoali o thibetsoe ho nyalisa mosali oa molumeli ho monna ea sa bollang.</p> <p>Jesu (KEL) o ile a boloka "selekane sena sa nako eohle" 'me a bolla: (Luka 2: 21), (Luka 1:59), (Baroma 2:29). Jesu (KEL) o buile ka lebollo ho Johanne 7:22-23. Jesu (KEL) ka hlokolosi o latetse le ho phethahatsa molao ona oa tumelo.</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Ka mantsoe a mang Ba-Keresete ba batona ha ba bolle hobane ba rata ho phethahatsa botoloki ba Pauluse bo fosahetseng ha a hlalosa hore lebollo ke taba ea pelo le moea: (Baroma 2:29). Pauluse o itse "Bonang, 'na Pauluse, kea le bolella hore, ha le ka bolla, Keresete a ke ke a le thusa letho.": (Bagalata 5:2), "...kapa molemo oa lebollo ke ofe?...":(Baroma 3:1-2).</p> <p>Ho 1 Ba-Korinthe 7:18-19 Pauluse o hlakisa maemo a hae hore ho ea ka eena lebollo ha se letho.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Ele tloaelo e akaretsang Masolomane ohle a matona a ea bolla, kaha e ene ele tloaelo ea Moporofeta Abrahamama (Ibrahim) (KEL), le hore ene ele tloaelo ea Moporofeta oa nako ea rona Mopofeta Muhammad (KEL).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>



Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
27- Tsoala ea Chelete 	<p>Lentsoe la Bibehe sebakeng sa tsoala ea chelete, "Neshek", e hanyetsana ka mokhoa o thata kaha e tsoa mothapong oa moelelo oa ho otlala joaloka noha ea masumu ha e futuha.</p> <p>Baporofeta ba pele ba ne ba loants'a ho amohela le ho fana ka tsoala ea chelete: (Deuteronomy 23:19-20), (Leviticus 25:36-37), (Exodus 22:25), (Ezekiel 18:8-9), (Ezekiel 18:13), (Ezekiel 18:17), (Ezekiel 22:12), (Lipsalema 15:1-5), (Jeremia 15:10).</p> <p>Jesu (KEL) o hanetse ho nka le ho fana ka tsoala ea chelete: (Mattheu 25:27) le (Luka 19:22-23).</p> <p>Jesu (KEL) o latetse le ho phethahatsa molao ona: (Mattheu 5:17-18), (Luka 24:44).</p>

Tsela ea Se-Keresete	Tsela ea Islamo
<p>Matsatsing ana bohola ba Ba-Keresete ha ba leseling la hore ha ba ea lokela ho fana le ho amohela tsoala ea chelete.</p> <p>Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.</p>	<p>Lentsoe la Puo ea Searabo le bolelang tsoala ea chelete ke "Riba", ho tsoa mothapong oa lentsoe le bolelang phaello. Masolomane a entse mofuta oa ho tsetela lichelete o tsejoang ka hore ke "Islamic Banking" e senang tsoala ea chelete ele ho qoba ho fana le ho amohela tsoala ea chelete. Kor'ane e halalelang (2: 275, 276, 278), (3:130), (4:161).</p>

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>

Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
28- Litelu le Mese e me telele ea banna	<p>Baporofeta ba khale ba ne ba boloka litelu: (Lipsalema 133:2), (Esaia 50:6), (Esdrase 9:3). Molao oa Moshe o ne o hanela ho kuta litelu tse mahlakoreng le ho tlohela litelu li fihlela tlaase-tlaase: (Leviticus 19:27), (Leviticus 21:5).</p> <p>Jesu (KEL) o ile a latela le ho phethahatsa molao ona.</p>



Moshe (KEL) le Aarone (KEL) ba ne ba tena mese e metelele e fihlang maqaqailaneng: (Numere 15:38), (Levitike 16:23), (Exoda 29:29), (Exoda 29:5), (Exoda 28:2), (Exoda 31:10).

Jesu (KEL) le eena one a tena mose o mo telele: (Mattheu 9:20-22), (Luka 8:43-48) le (Mareka 6:56). Jesu (KEL) o ile a latela le ho phethahatsa molao ona ka hlokolosi.

Tsela ea Se-Keresete

Tsela ea Islamo

Ke ka seelo matsatsing ana ho fumana banna ba Ba-Keresete ba tenne mese e me telele joalokaha Jesu (KEL) a ne a apara, ba bang bona ba boloka litelu ele tsela ea boithabiso kapa ea bokhabane. Ba-Keresete ha ba latele molao oo Jesu (KEL) a o phethahalitseng.

Boholo ba Masolomane ba boloka litelu, hobane ba boloka tloaelo ea Moporofeta Muhammad (KEL). Boholo ba Masolomane ba tena mese e me telele ele ho bonts'a boitlhomphe.

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?

Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?



Papiso Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.

29- Muhammad
Ho builoe ka eena khale bukeng ea Testamente ea khale ka lebitso

Ho buka ea **Solomone ea Sefela sa lifela (Shir ha-Shirim, 5:16)**, lentsoe מִחְמַדִּים le baleha tjena ho tloha motsong oa teng oa mathomo **Ma·ha·mad·dim**; ho ea ka leleme la Seheberu 'im' ke keketseho e bonts'ang bongata ba tlhomphe, motheo oa lentsoe leno ke מִחְמַד le ngoleha tjena "**h**amad" 'me bobeli leleme la Seheberu le la Searabo lentsoe leno ke LEETSI le bonts'ang thoriso, takatso le hore ke mothapo oa lentsoe lena la Searabo (مُحَمَّدٌ) le balehang ka tsela ena **Muhammad**.


Haeba **Mahammad** מִחְמַד ene ele lentsoe feela, le senang moelelo, hobaneng le hlalositsoe ele "**ea ratehang**" kapa "**ea hlokoang**"? **Hona ho bonts'a hore Mahammad** מִחְמַד **le tolokiloe hampe 'me ke ka hona le moelelo o fosahetseng!**

Ha u shebella ts'oants'iso ena Song of Songs **5:16** e buang ka leleme la Seheberu ho: [youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk](https://www.youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk) , 'me u tla utloa moo moruti (**Rabbi**) a balang lentsoe **Mahammad-im**.

Ho ea ka **Strong's Concordance**

Motso oa lentsoe: מִחְמַד

Boemo ba lentsoe: **lereho** le bonts'ang bo tona



Joale hobaneng **lereho lena le bonts'ang botona מִחַמַּד** le ile la tolokoa ele sephafi ("ea ratehang" le "ea hlokoang")?.

Ha u ka kopitsa lentsoe lena la Seheberu **מִחַמַּד** eaba u le romella ho lebota lena la marang-rang le tolokang: <http://www.freetranslation.com>, le <http://www.worldlingo.com> u tla fumana hore lentsoe lena **מִחַמַּד** le hlalosa **Muhammad**.

Tsela ea Se-Keresete

Tsela ea Islamo

Majute a tla re lentsoe lena ka Seheberu **מִחַמַּדִּים** le bolela Solomone (KEL), ha Ba-Keresete bona ba tla re le bolela Jesu (KEL). Tlhaloso ea temana ena ea Bibele e baleha tjena: "Lentsoe la hae le monate haholo, 'me botho ba hae kaofela ke bo khahlisang. Moratuo oa me o joalo, mokhotsi oa me o joalo, lona barali ba Jerusalema!"

Tlhaloso e nepahetseng ea botoloki ba temana ena ea Sefela sa lifela 5:16 e lokela hore ebe ka tsela e latelang: "Molomo oa hae o monate: Ya! Ke eena Muhammad ka botlalo. Ke Muhammad oaka le motsoalle oaka, Oho lona barali ba Jerusalema!" Ho ea ka Bible ea Sekhooa e baleha tjena His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem."

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	<input type="checkbox"/>
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	<input checked="" type="checkbox"/>



Papiso	Tsela eo Jesu Keresete a neng a latela Baporofeta ba pele le ho phetha melao ea bona.
30-Masolomane a hlalositsoe ka Bibeleng אין תלמיד נעלה על רבו; שכן כל אדם שמשלם יהיה כרבו.	Lebitso lena " Meshullam " ka Seheberu מְשַׁלֵּם ene ele lebitso le tloaelehileng kamora ho tloha hoa Majute khoholehong ea Babylona, e hlahile ka makhetlo a 25 ka Bibeleng. Ho (Luka 6:40) ea leleme la Seheberu, Jesu (KEL) o ile a sebelisa lentsoe שְׁמִשְׁלָם le ka ngoloang tjena " She-Mushlam ". Motheo oa mantsoe ana a mabeli a Seheberu " Meshullam " le " Mushlam " ke " Shalam " שָׁלַם , 'me motheo oa lentsoe lena la leleme la Searabo مُسْلِمٌ " Muslim " ke lentsoe " Salima " سَلِيمٌ . Ka bobeli mantsoe ana " Shalam " and " Salima " a puo tsa Seheberu le Searabo, a bolela ntho ele 'ngoe eleng "Ho ba kahar'a selekane sa khotso, ho ikobela khotso, ho ikobela thato ea Molimo hoba le boinehelo bo phethahetseng ho Molimo." Hona ho bolela hore Mushlam ho bolela Muslim .

Tsela ea Se-Keresete

Tsela ea Islamo

Lentsoe la Seheberu שמשלם "She-Mushlam" le tolokiloe ele "ho phethahala".	Tsela e nepahetseng ea botoloki ho tloha lelemeng la Seheberu lentsoe שמשלם "She-Mushlam" ke Muslim.
Tlhaloso ea Bibehe ea temana e fumanehang ho (Luka 6:40) ke e latelang: "Morutuo a ha a moholo ho moruti oa hae; empa morutuo a e mong le e mong ea phethehileng o tla ba joalo ka moruti oa hae."	Moelelo o nepahetseng oa temana ena ea (Luka 6:40) ene e tla ba: "Morutuo a ha a moholo ho moruti oa hae; empa morutuo a e mong le e mong eo eleng Lesolomane o tla ba joalo ka moruti oa hae."

Na Jesu (KEL) ene ele Mokeresete?	
Na Jesu (KEL) ene ele Lesolomane?	✓

Qetello

1- Jesu (KEL) o **latetse** le **ho phethahatsa** melao ea Baporofeta ba pele ho eena ebile ene e le Lesolomane le tumelo ea hae ene ele Islamo.

2- Haeba ha u latele melao e latetsoeng ke Jesu Keresete (KEL), joale hobaneng u ipitsa molateli oa Keresete (Mokeresete)? Haele hantle u lokela ho ipitsa motho oa kereke (mokereki) kapa molateli oa Pauluse kapa mopauluse kapa eo u mo latelang.

3- Haeba u na le thahasello ea ho tsamaea ka tsela ea Masolomane latela lebota lena la marang-rang: www.islamic-invitation.com kapa letsetsa linomoro tse latelang +26656231487 kapa sheba ntlo ea thapelo litoropong tsohle tsa Lesotho.

Mohloli oa litaba tsa rona

- 1- Kor'ane e halalelang.
- 2- Bibehe ea khale ea Sesotho.
- 3- The Torah.
- 4- Mabota a marang-rang a ts'epahalang a lithuto tsa litumelo tse fapaneng.